

1677.

Saglasno čl. 36 stav 2 i čl. 28 stav 1 Zakona o elektronskim medijima („Službeni list Crne Gore”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16, 92/17 i 82/20) a u vezi sa Javnim pozivom upućenim nevladinim organizacijama iz oblasti medija, za podnošenje predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije, broj 00-63-14/20-318 od 7. oktobra 2021. godine, Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 27. saziva, objavljuje

**LISTU
BLAGOVREMENIH I POTPUNIH PREDLOGA
KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA AGENCIJE ZA
ELEKTRONSKE MEDIJE**

Milan Radović, kandidat sljedećih nevladinih organizacija iz oblasti medija, i to:

1. Nvladino udruženje „Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA”;
2. Nvladino udruženje Kulturni centar „HOMER”;
3. Nvladino udruženje „NOVI POREDAK”;
4. Nvladino udruženje BOŠNJAČKO DRUŠTVO KULTURE „AVLIJA”;
5. Nvladino udruženje <<IN4S (infors)>>;
6. Nvladino udruženje „Đakomo Adriatic”;
7. Nvladino udruženje „EURO MOST”;
8. NVO „Multimedijalni studio Bijelo Polje” i
9. Nvladino udruženje „LENS”.

Broj 00-63-14/21-371

Podgorica, 29. novembar 2021. godine

Predsjednik odbora,
Milun Zogović, s.r.

1678.

Na osnovu člana 270 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, broj 65/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 30. jula 2021. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU „CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA” -
PODGORICA**

Član 1

U Odluci o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” - Podgorica (“Službeni list CG”, br. 39/12 i 36/13), u članu 3 stav 3 mijenja se i glasi: “Sjedište Društva je u Podgorici, Bulevar Šarla de Gola broj 2.”

Član 2

Član 5 mijenja se i glasi:

„Osnovni kapital Društva iznosi 1.628.648,97 € i čine ga pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i druga imovinska prava.”

Član 3

U članu 12 stav 2 mijenja se i glasi:

„Mandat članova Odbora direktora traje četiri godine.”

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3829

Podgorica, 30. jula 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1679.

Na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. septembra 2021. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO – URBANISTIČKOG PLANA
OPŠTINE TIVAT**

Član 1

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Prostorno–urbanističkog plana Opštine Tivat (“Službeni list CG - opštinski propisi, broj 24/10) (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP-a).

Član 2

Izmjene i dopune PUP-a izrađuju se i donose za cjelokupnu teritoriju lokalne samouprave na kopnu i pripadajući dio unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora.

Član 3

Za Izmjene i dopune PUP-a radiće se strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, br. 59/11 i 52/16).

Član 4

Rok za izradu Izmjena i dopuna PUP-a je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta.

Član 5

Finansijska sredstva potrebna za izradu Izmjena i dopuna PUP-a obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore sa pozicije organa državne uprave nadležnog za ekologiju, prostorno planiranje i urbanizam u iznosu od 75.000,00 eura.

Član 6

Izmjene i dopune PUP-a izrađuju se na osnovu Programskog zadatka koji je sastavni dio ove odluke.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4363/2

Podgorica, 16. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

PROGRAMSKI ZADATAK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO - URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE TIVAT

I UVODNE NAPOMENE

Osnovni cilj i zadatak izrade Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Tivat (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP) je da se nakon sveobuhvatne analize postojećeg stanja, prepoznavanja problema i analize mogućnosti za usmjeravanje daljeg prostornog razvoja, stvore planski preduslovi za obezbjeđenje održivog razvoja koji predstavlja jedan od najvažnijih izazova politike uređenja prostora.

Ovo se prvenstveno odnosi na rješavanje ključnih razvojnih problema, naročito za pojedine segmente koje plan tretira kao što su: infrastruktura, sa posebnim naglaskom na saobraćaj i komunalnu opremljenost, kontrolisan turistički razvoj, izgradnju stambenih objekata, nedostatak objekata školstva i socijalne zaštite, poseban tretman seizmičkog rizika, poštovanje svih aspekata zaštite životne sredine, planski tretman neformalnih objekata i dr.

Pravni osnov za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Tivat sadržan je u članu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20) kojim je propisano da se državni i lokalni planski dokumenti predviđeni Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) mogu, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, izrađivati odnosno mijenjati po postupku propisanom ovim zakonom.

Programski zadatak za izradu Izmjena i dopuna PUP-a izrađuje se u skladu sa članom 25 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, budući da je isti sastavni dio Odluke o izradi planskog dokumenta.

II OBUHVAT I GRANICE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Izmjene i dopune PUP-a izrađuju se i donose za cjelokupnu teritoriju lokalne samouprave na kopnu i pripadajući dio unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora.

Slika br.1: Obuhvat Izmjena i dopuna PUP-a Tivat na kopnu



III USLOVI I SMJERNICE PLANSKOG DOKUMENTA VIŠEG REDA I RAZVOJNIH STRATEGIJA

U postupku izrade Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je voditi se uslovima i smjernicama iz sljedećih dokumenata:

- Prostornog plana Crne Gore do 2020 („Službeni list CG“, br. 24/08 i 44/12);
- Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore („Službeni list CG“ broj 56/18);
- Važeće prostorno planske dokumentacije na državnom i lokalnom nivou;
- Studije zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade PPPNOP;
- Nacionalnih sektorskih strategija i master planova u oblastima održivog razvoja, turizma, saobraćaja, energetike, upravljanja otpadom i dr;
- Prilikom analize dokumentacione osnove potrebno je u obzir uzeti i bazne studije rađene za potrebe izrade novog Prostornog plana Crna Gore (21 bazna studija).

Strategije sa najvećim uticajem na zakonodavstvo i sistem planiranja prostora i aktivnosti u prostoru su:

- Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. utvrđuje principe, strateške ciljeve i mjere za dostizanje dugoročnog održivog razvoja crnogorskog društva, uzimajući u obzir postojeće stanje i preuzete međunarodne obaveze, prioritarno Agendu Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine.

- Strategija regionalnog razvoja za period 2014-2020. godine je postizanje ravnomjernijeg socio-ekonomskog razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, zasnovanog na konkurentnosti, inovativnosti i zapošljavanju.

- Nacionalna strategija klimatskih promjena do 2030. godine utvrđuje smjernice i mapu puta prema klimatski otpornom i niskokarbonskom društvu i u okviru tog dokumenta usvojen je i Namjeravani nacionalno utvrđeni doprinos (INDC) Crne Gore za smanjenje emisija gasova staklene bašte.

- Nacionalna strategija Integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (2015. godina) izrađena je u okviru Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG) u saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Mediteranskog akcionog plana Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija (UNEP/MAP) i njegovog Centra za regionalne aktivnosti programa prioritarnih akcija (PAP/RAC). Na taj način Crna Gora se pridružila porodici mediteranskih država koje integralnim upravljanjem čuvaju specifične vrijednosti i prepoznatljivost svojih obalnih područja.

- Strategijom razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine (2008. godina) su definisane smjernice za razvoj turizma u smislu dugoročne održivosti, optimiziranja privrednih efekata i smanjenja opterećenja na životnu sredinu.

- Cilj Strategije za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja 2015-2020 je uspostavljanje okvira za dalji razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori i njeno usklađivanje sa procesom pristupa EU. Ključna vizija Strategije zasniva se na dva principa: razvoj sektora poljoprivrede koja će biti konkurentna i proizvoditi kvalitetne proizvode i održive izvore prihoda; održiva ruralna područja koja će omogućiti različite privredne mogućnosti i povećati mogućnost zapošljavanja, socijalnu inkluziju i bolji standard života stanovništva u ruralnom području.

- Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore u periodu 2019-2035. godine utvrđuje stanje u oblastima transporta, definiše infrastrukturne, organizacione i operativne ciljeve razvoja transportnog sistema, koji se realizuju kroz oročene i dugoročne planove implementacij.

- Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine (Bijela knjiga) obrađuje sve potencijale koji spadaju u sektor energetike i to: uglj, nafta i gas, elektroenergetika, daljinsko grijanje, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije itd.

- Državni plan upravljanja otpadom Crne Gore za period od 2014-2020. godine je izrađen u sklopu priprema Nacionalne strategije upravljanja otpadom, nekoliko lokalnih planova upravljanje otpadom i sprovođenja raznih analitičkih i aktivnosti razvoja kapaciteta vezanih za upravljanje otpadom u Crnoj Gori.

- Strategija biodiverziteta sa akcionim planom za period 2016-2020. godine formuliše osnovna načela, kao i dugoročne i operativne ciljeve zaštite biodiverziteta. Identifikovana su posebno značajna pitanja za zaštitu biodiverziteta i njegovo održivo korišćenje, a tiču se sektora turizma, prostornog planiranja i infrastrukture. U Strategiji su posebno izdvojene prijetnje i faktori ugrožavanja biološkog diverziteta.

Pri izradi planskog dokumenta potrebno je imati u vidu i međunarodne sporazume i konvencije, i to:

- Konvenciju o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja (Barselonska konvencija),

- Konvenciju UN (Rio) o biološkom diverzitetu,

- Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promjenama,

- Parisku konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine,

- Evropsku konvenciju o zaštiti arheološkog nasleđa,

- Konvenciju za zaštitu arhitektonskog nasleđa Evrope,

- Aarhus konvenciju o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristup pravosuđu u oblasti životne sredine,

- Espoo konvenciju o prekograničnom uticaju,

- Konvenciju Savjeta Evrope o vrijednosti kulturnog nasljeđa za društvo,

- Sporazum o formiranju energetske zajednice,

- Ostalu relevantnu regulativa UN i EU koja se odnosi na održivi razvoj, životnu sredinu i kvalitet života.

Međunarodne smernice za urbanističko i teritorijalno planiranje (IGUTP), UN Habitat, donijete su 2015. godine u Nairobiju, Kenija i definišu dvanaest principa urbanog i teritorijalnog planiranja. Nova urbana agenda (NUA) usvojena je na Konferenciji Ujedinjenih nacija o stanovanju i održivom urbanom razvoju (Habitat III) u Kitu, Ekvador (17-20 oktobar 2016) i ona daje globalni okvir urbanog razvoja za narednih 20 godina, odnosno utvrđuje nove standarde integralnog i održivog razvoja, i sadrži smjernice za održivi urbani razvoj. NUA je proizašla iz cilja 11. Agende održivog razvoja 2030. donijete od strane UN u septembru 2015. godine, kao i da cilj 11. "Održivi gradovi i zajednice" teži ka tome da gradovi do 2030. godine budu održivi, otporni, bezbjedni i inkluzivni.

Pri izradi planskog dokumenta potrebno je sagledati smjernice i preporuke usvojenih lokalnih strategija, i to:

- Lokalni plan zaštite životne sredine za period 2017-2021.godine;

- Lokalni akcioni plan za biodiverzitet 2018-2023.godine;

- Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2017-2020.godine;

- Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021.godine;

- Program razvoja sporta Opštine Tivat 2015-2020.godine;

- Program razvoja kulture Opštine Tivat 2015-2020.godine;

- Lokalni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021.godine u opštini Tivat;

- Lokalni Akcioni plan za razvoj sistema socijalne zaštite starijih 2019-2022.godine;

- Lokalni Akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti 2018-2022.godine;

- Lokalni Akcioni plan za oblast invaliditeta 2019-2021.godine;

- Strategija razvoja turizma opštine Tivat za period 2020-2024.godine sa Akcionim planom za 2020-2024.godinu;

- Strateški plan razvoja opštine Tivat 2019-2022.godine.

S obzirom da se navedene strategije, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, uglavnom odnose na period do 2020. godine, ukoliko se u toku izrade Izmjena i dopuna PUP-a donese neka nova strategija, potrebno je istu uzeti u obzir u daljem postupku izrade plana.

IV PRINCIPI, VIZIJA I CILJEVI PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Strateško opredjeljenje Crne Gore je da racionalno i održivo koristi svoje prirodne i stvorene resurse i da se razvija kao ekološka država, u skladu sa ustavnim određenjem, kroz: primjenu principa održivog razvoja; nastavak tranzicijskih reformi; uključenje Crne Gore u evropske integrativne tokove i Evropsku uniju i potpunije korišćenje raznih oblika domaće i strane institucionalne i ekspertske pomoći i savjeta; širenje međunarodne ekonomske i druge razmjene; brži i održivi rast ekonomije; unaprjeđenje socijalnog

razvoja i socijalne kohezije; razvijanje različitih oblika društvene komunikacije i interakcije; očuvanje i razvijanje kulturnog (etničkog, vjerskog, rodnog i dr.) identiteta i raznolikosti; blagovremenu izradu i donošenje nedostajućih strateških dokumenata.

Vizija razvoja prostora Opštine Tivat prati viziju razvoja Primorskog regiona, koji, kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs Crne Gore, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, koristeći na održiv način svoje prirodne, kulturne i stvorene potencijale. U daljem razvoju moraju se poštovati evropski standardi i vrijednosti i uspostaviti pravila za kvalitetnu regulaciju i upravljanje prostorom. Razvoj turizma u užem obalnom pojasu, koji će biti ključna karika razvoja, treba da bude podržan razvojem i očuvanjem ruralnih prostora, uz intenzivniji razvoj poljoprivrede.

Opšti ciljevi prostornog razvoja na nivou Opštine odnose se na:

- Podsticanje uravnoteženog ravnomjernog teritorijalnog razvoja i racionalne organizacije i uređenja prostora;
- Efikasno, racionalno i organizovano korišćenje ljudskih, prirodnih i izgrađenih potencijala u socio-ekonomskom, prostornom i ekološkom pogledu;
- Povećanje dostupnosti naselja i ravnomjerniji socio-ekonomski razvoj, posebno razvoj ruralnog područja;
- Zaštita javnog interesa, područja i objekata od javnog interesa i identifikacija i zaštita javnih dobara i dobara od opšteg interesa, uključujući i morsko dobro;
- Unaprjeđenje kvaliteta življenja i zadovoljavanje potreba stanovnika (javne službe, infrastruktura, uslužne djelatnosti i dr.);
- Uključivanje svih aktera i interesnih grupa u proces izrade plana, donošenje i implementaciju strateških planskih rješenja.

Posebni ciljevi prostornog razvoja odnose se na:

- Racionalno korišćenje prostora radi povećanja funkcionalne i razvojne efikasnosti;
- Usklađivanje različitih ili suprotnih interesa u korišćenju prostora;
- Smanjivanje prostornih ograničenja za razvoj (neplanska izgradnja, nedostatak infrastrukture i javnih službi);
- Racionalno korišćenje građevinskog, poljoprivrednog, šumskog i drugog zemljišta;
- Sprječavanje degradacije poljoprivrednog zemljišta, vodnih resursa, šuma, morskog dobra i dr.;
- Zaštita prirodne i kulturne baštine;
- Sanacija, zaštita i očuvanje životne sredine.

Strateške postavke ovog plana treba da posluže kao osnov za korišćenje i uređenje prostora na detaljnijem planskom nivou, kroz izradu detaljnih urbanističkih planova i urbanističkih projekata.

V KONCEPTUALNI OKVIR PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA SA STRUKTUROM OSNOVNIH NAMJENA POVRŠINA I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA

Plansko rješenje Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je uskladiti sa planskom dokumentacijom višeg reda i strategijama relevantnim za predmetno područje, te dati smjernice za dalju plansku razradu područja.

Sadašnje stanje prostora Opštine, koje je odraz ranijeg koncepta planiranja i uređenja prostora zahtijeva iznalaženje realnih rješenja u prostoru za nove razvojne programe i potrebe lokalne zajednice.

Brojni razvojni i prostorno-ekološki problemi koji su prisutni na prostoru Opštine Tivat nameću potrebu da se što prije pristupi traženju odgovora i konkretnim aktivnostima za njihovo rješavanje. Širenje naselja duž obale nastalo kao rezultat neadekvatne implementacije planskih dokumenata, bespravne gradnje, nerealizacije planiranog šetališta, nelegalne izgradnje ponti i privezišta, onemogućavanje slobodnog pristupa obali i sl. poprima formu konurbacije koja ugrožava prirodne resurse. U ovom području investicioni pritisak je visok, što takođe uzrokuje nekontrolisani razvoj. Kao glavni problemi prepoznati su: velika sezonska antropopresija prostora na uskom primorskom pojasu; slaba povezanost obale i zaleđa; preplaniranost novih površina za stanovanje koja je dovela do probijanja i po nekoliko puta demografske projekcije PUP-a za broj stanovnika do 2020. godine; problemi u načinu organizacije urbanih središta i njihove komunalne opremljenosti; nedovoljan kapacitet plaža u odnosu na planirane turističke sadržaje; nedovoljno razvijena infrastrukturna opremljenost, kako saobraćajne tako i ostale tehničke infrastrukture; nelegalna izgradnja; neracionalna potrošnja i neadekvatno korišćenje poljoprivrednog zemljišta; neostvarena subregionalna i međuopštinska saradnja; nedovoljan privredni i društveni razvoj i relativno nizak životni standard.

Obrađivač radi kritičkog sagledavanja uticaja na prostor treba da primijeni SWOT analizu, kako bi kroz unaprijed definisana pitanja dobio neophodne informacije za upravljanje razvojem, zaštitom, uređenjem i organizacijom prostora obuhvaćenog Planom. SWOT analiza predstavlja važan metod za identifikaciju komparativnih prednosti ovog područja, preko koje se dobijaju i inputi za razvoj.

Izrada Izmjena i dopuna PUP-a se zasniva na sljedećim strateškim i metodološkim postavkama: principima integralnog pristupa prostoru (ekonomska, socijalna, ekološka), odnosno na principima održivog razvoja i obuhvata sve aspekte procesa planiranja: prikupljanje i obradu podataka; izradu odgovarajućih analiza; izradu varijantnih rješenja plana; vrednovanje; implementaciju i monitoring.

Pri planiranju na detaljnijem planskom nivou važno je poštovati pravila za razvoj definisana planovima višeg reda, kao i režime zaštite prostora i životne sredine. Zaštita kulturnog nasljeđa mora se definisati kroz mjere u planskom dokumentu i Studiji zaštite kulturnih dobara. Time će se obezbijediti kulturni i prirodni identitet prostora i adekvatno mjesto i integracija sa prostornim regijama u okruženju.

Za optimalni razvoj saobraćajnog, vodoprivrednog i energetskog sistema u skladu s potrebama privrede i stanovištva, a prema materijalnim mogućnostima Opštine, osiguranje prostornih uslova potrebno je ostvariti planiranjem potrebnih koridora za smještaj ovih sistema i njihovo povezivanje na regionalne i državne sisteme uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže.

Izmjene i dopune PUP-a trebaju omogućiti (u svim etapama sprovođenja i realizacije) sprovođenje utvrđenih i dogovorenih ciljeva razvoja, osmišljen cjelovit i skladni urbanistički razvoj, te očuvanje i unaprjeđenje vrijednih prostornih cjelina.

Osnovni zadatak Izmjena i dopuna PUP-a jeste da definiše strateška rješenja za:

- Usmjeravanje prostorne organizacije na naseljskom i drugim nivoima (režim korišćenja, pravila, propozicije, ograničenja i dr.);
- Sanaciju postojećih i prevenciju potencijalnih problema organizacije i uređenja naselja i prostora;
- Planski tretman neformalnih objekata, odnosno da definiše jasne smjernice za proces legalizacije;
- Utvrđivanje okvira održivog razvoja (prostorno i sektorski) uz unaprjeđenje postojećih i razvoj novih djelatnosti u skladu sa ograničenjima i uslovima uređenja i zaštite prostora;
- Utvrđivanje funkcionalnih zona pretežne namjene, lokaliteta za izgradnju za razne namjene, za bavljenje poljoprivredom, turizmom i drugim privrednim djelatnostima;

- Aktiviranje i podršku razvojnim projektima, posebno na seoskom dijelu Opštine;
- Izgradnju saobraćajne, komunalne i komunikacione infrastrukture u naseljima;
- Uređenje i upravljanje poljoprivrednim i šumskim zemljištem u skladu sa zahtjevima prostorne organizacije (poljozaštitni pojas, režim zaštite u zonama zaštite izvorišta, morskog dobra i sl.);
- Zaštitu demografskih, prirodnih, stvorenih potencijala i zaštitu od elementarnih nepogoda i dr.;
- Definisanje politika, mjera i mehanizama za realizaciju planskih rješenja i kontrolu korišćenja, uređenja i zaštite prostora.

Funkcionalna organizacija

S gledišta funkcionalne organizacije, prioritetne aktivnosti su:

- Definisanje i optimalno korišćenje građevinskog područja naselja radi kvalitetnije unutrašnje organizacije naselja sa stanovišta razmještaja funkcionalnih sadržaja i komunalne infrastrukture, u cilju podizanja nivoa izgrađenosti i efikasnosti građevinskog zemljišta.
- Prostorni razvoj i uređivanje prostora prvenstveno planirati i ostvarivati na do sada izgrađenim prostorima, unutar komunalno opremljenih zona, uz definisanje strogih pravila u cilju sprječavanja neracionalnog širenja građevinskih područja.
- Očuvanje i unapređenje svih postojećih (prirodnih i ljudskim djelovanjem stvorenih) vrijednosti gradskih prostora, uz osmišljenu funkcionalnu organizaciju urbanih sadržaja, u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta života stanovnika.
- Povratak moru je jedan od najvažnijih strateških ciljeva plana, a podrazumijeva, prije svega, urbano aktiviranje kopnenih i morskih prostora/površina. To znači osiguranje prostornih uslova za sadržaje javne namjene, kvalitetno uređene obalne pješačke površine i za ostale sadržaje u pripadajućem akvatoriju. Od velikog je značaja preispitivanje planskih postavki u obalnom pojasu i davanje jasnih smjernica da ni jedna zona u pojasu obale ne može biti zatvorenog tipa.

Ciljevi demografskog razvoja

Osnovni ciljevi su:

- Kvalitetno integrisati demografski razvoj u kontekst politike budućeg cjelokupnog prostornog i društveno - ekonomskog razvoja.
- Planski razmještati i organizovano usmjeravati doseljavanje stanovništva, kako bi se naseljavanje uskladilo sa razmještajem privrednih i društvenih sadržaja i mogućim otvaranjem novih radnih mjesta.

Prostorne i razvojne strukture

Razvoj Opštine treba zasnivati prvenstveno na korišćenju prirodnih i stvorenih pogodnosti, uz racionalno korišćenje prirodnih uslova, očuvanje ekološke stabilnosti i prirodnih vrijednosti. To znači da razvoj treba temeljiti na:

- Snažnijem razvoju turizma.
- Privlačenju stranih direktnih investicija i strateških investitora.
- Stimulisanju malih održivih projekata.
- Razvoju usluga.
- Razvoju određenih vidova poljoprivrede kao djelatnosti komplementarne turizmu (npr. lokacija Loke – Carine – Lakunji).
- Razvoju nedostajuće infrastrukture.

Turizam i ugostiteljstvo

Turizam i ugostiteljstvo koji predstavljaju osnovne privredne djelatnosti treba razvijati na način da:

- Izgradnju novih kapaciteta u turizmu usmjeriti na područja koja su prepoznata u planovima višeg reda, kao najznačajniji potencijalni resursi za razvoj turizma, strogo se pridržavajući ograničenja i režima zaštite datih planskim dokumentima višeg reda.
- Izgradnju novih kapaciteta u okviru postojećih turističkih zona usmjeriti u većem dijelu na izgradnju kvalitetnih dopuna postojeće turističke ponude.
- Proširiti lepezu turističke ponude (kongresna, ekološka, zdravstvena, nautička, rekreativna, gastronomska, itd.).
- Planirati izgradnju gradskih hotela, kao i prestrukturiranje odmarališnih objekata u višu kategoriju turističke ponude.
- Ujednačiti kategorije privatnog smještaja.
- Opremiti i urediti kupališta primjereno visokim aspiracijama turističke ponude.
- Razvijati nautički turizam.
- Dati prednost poboljšanju infrastrukture i zaštiti životne sredine.
- Ostvarivati veći kvalitet usluga sa znatno bogatijom ponudom raznih kulturnih, rekreativnih, izletničkih i drugih sadržaja.

Industrija

- Prostorni razmještaj proizvodnih kapaciteta temeljiti na uspostavljanju mreže manjih i raznolikih proizvodnih jedinica u sklopu servisnih i zona mješovitih namjena.
- Preispitati lokacije koje su predviđene kao servisne zone i razmotriti mogućnost izgradnje reciklažnog centra/pretovarne stanice.

Razvoj društvene infrastrukture – društvenih centara

Razvoj društvene infrastrukture je važan segment sadržaja društvenog života i u funkciji je opšteg razvoja nekog prostora. Opšti ciljevi u razvoju društvenih centara su:

- Jačati društveno integrativne funkcije naselja (uprava, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, sport i drugo) radi zadovoljavanja osnovnih potreba gradskog i stanovništva šireg gravitacionog područja.
- Razvoj i razmještaj uslužnih funkcija državne uprave i lokalne samouprave treba uskladiti s potrebama i demografskim razvojem Opštine.
- Razvoj djelatnosti zdravstva, obrazovanja i socijalnog staranja, njihov prostorni razmještaj mora biti u skladu s prihvaćenim standardima, ali i u skladu sa potrebama stanovnika ovog područja, kao i potrebama turista.
- Podsticati razvoj finansijskih institucija, malog i srednjeg preduzetništva, te omogućiti modernizaciju objekata za odvijanje trgovačke djelatnosti, kako bi se podigao nivo trgovačke i druge ponude.
- Ravnomjerno razvijati kulturnu aktivnost i upotpuniti potrebne kulturne institucije te čuvati i njegovati tradicionalnu izvornu kulturu koja odražava prepoznatljivost u okvirima primorskog, mediteranskog identiteta.
- Odrediti prostorne potrebe za određenim objektima društvnog standarda, te ih ravnomjerno rasporediti po naseljima (dimenzionisati zavisno od veličine gravitacionog područja).
- Podsticati i ubrzati izgradnju potrebnih sportskih i školskih igrališta, dvorana, bazena, bočališta, kuglana, biciklističkih staza i drugih sportskih objekata i sadržaja s ciljem širenja sportskih aktivnosti i rekreacije među svim stanovnicima i u svim dijelovima Opštine, ali i za potrebe turista.
- Analizirati stanje, vrednovati potencijale prostora te izraditi program razvoja sporta i rekreacije, utvrditi potrebne površine i sadržaje koji nedostaju, centre sportova na vodi itd.
- Omogućiti stanovništvu siguran i brži pristup korišćenju usluga društvenih centara u drugim sredinama ako se one ne nalaze i ne razvijaju na području Opštine.
- U skladu s potrebama stanovništva treba osigurati prostor za djelovanje vjerskih zajednica i raznih udruženja građana.

Razvoj saobraćajne i ostale infrastrukture

Planiranje potrebne tehničke infrastrukture treba bazirati na prethodno provjerenim mogućnostima postojećih mreža i njihovog korišćenja za sadržaje planirane ovim planom, vodeći računa o uslovima zaštite životne sredine.

Planirati propisno dimenzionisane elektro, hidrotehničke i telekomunikacione instalacije, te savremenu funkcionalnu mrežu za potrebe ukupnog zahvata, u skladu sa propisima.

Planirati mrežu hidrotehničkih instalacija za obezbjeđivanje vodosnabdijevanja ruralnih područja i ambijentalnih cjelina.

Obezbijediti planske preduoslove za izgradnju gradskog groblja.

Svu infrastrukturu rješavati u svemu poštujući rješenja iz planova višeg reda i uz usaglašavanje sa uslovima koje propišu nadležni organi, institucije i preduzeća.

Predložiti racionalnu, ekonomičnu i funkcionalnu saobraćajnu mrežu, koja će biti u skladu s cjelokupnim prostornim i društveno-ekonomskim razvojem, a zadovoljiti funkcionalne potrebe u prostoru i osigurati dobre veze s okruženjem. Razvoj saobraćajne mreže treba da karakteriše:

- Pобољшanje postojeće mreže, pogotovo na kritičnim dionicama, rekonstrukcija i reorganizacija saobraćajnica prema njihovom rangu, potom izmještanje tranzitnog saobraćaja iz naseljenih djelova.
- Izgradnja brze saobraćajnice je jedan od prioritarnih investicionih zahvata.
- Izgradnja glavnih gradskih saobraćajnica uz odgovarajući standard (zeleni pojas uz saobraćajnice, pješačke i biciklističke staze).
- Omogućavanje alternativnog povezivanja naselja radi veće fleksibilnosti i sigurnosti funkcionisanja saobraćaja.
- Unaprjeđenje stanja pomorskog saobraćaja, razmotriti mogućnost planiranja novih komunalnih vezova, sidrišta, kao i stanice za punjenje električnih brodova.
- Uspostaviti javni gradski saobraćaj kao vezu između grada i drugih djelova Opštine, kao i pojedinih turističkih zona.
- Odrediti sistem parternog-podzemnog parkiranja u različitim zonama.
- Utvrditi lokacije javnih garažnih objekata.
- Razmotriti mogućnost upotrebe elektromobila u okviru planiranih zona za turizam, kao i neophodne sadržaje za njihovo „punjenje“ i održavanje.
- Izgradnja "lungomare" tj. šetališta cijelom dužinom rivijere, bi doprinjelo poboljšanju kvaliteta života i osnažio razvoj biciklističkog turizma.

Zaštita pejzažnih i prirodnih vrijednosti i kulturno - istorijskih spomenika

Cilj zaštite prirodne baštine je uspostaviti cjelovitu zaštitu prirodnih vrijednosti kroz istraživanje i sistemsko vrednovanje.

- Evidentirati prirodna dobra koja treba zaštititi, dosljedno sprovesti mjere na njihovoj zaštiti, izvršiti korekciju granica i kategorija gdje je to potrebno, te sprovesti proceduru njihove zaštite.

- Očuvati dobra graditeljske baštine u stanju koje stilski odgovara podneblju i vremenu nastanka, odnosno određene faze korišćenja (sanirati neprimjerenu izgradnju u zaštićenim gradskim jezgrama i na seoskom području, odrediti kontaktna područja dobara graditeljske baštine i odrediti smjernice za dalju izgradnju).

Očuvanje ekološke ravnoteže i vrijednih djelova životne sredine

U cilju očuvanja ekološke ravnoteže potrebno je:

- Utvrditi zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.
- Sagledati i predvidjeti očuvanje izvorišta i vodom bogatih predjela, sanaciju erozivnih područja i buduću zaštitu, kao i predvidjeti koridore protivpožarnih puteva.
- Izgraditi odgovarajuće uređaje za prečišćavanje otpadnih voda (sistemi za sakupljanje, prečišćavanje, odgovarajuća dispozicija u recipijent).
- Obavezati predtretman industrijskih i otpadnih voda turističkih zona.
- Izgraditi sisteme kanalizacije i uređaje za prečišćavanje otpadnih voda za pojedine dislocirane turističke zone. Trase infrastrukturnih objekata usmjeriti i voditi tako da se koriste zajednički koridori, te da se po mogućnosti isključe iz zona koje su pod posebnim režimom zaštite prirode.
- Sprovesti organizovano sakupljanje i sortiranje, kao i odlaganje čvrstog otpada, uz prethodnu primarnu reciklažu.
- Sprovesti mjere zaštite od buke (izraditi karte za utvrđivanje i praćenje nivoa buke).
- Zaštita plaža - pored izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda, plaže zaštititi obezbjeđivanjem vještačkog, ali i, u prvom redu, prirodnog prihranjivanja dotokom materijala kroz postojeće vodotokove, kao i izradom posebnih maritimnih studija koje će utvrditi razlog znatnih gubitaka materijala.
- Sa stanovišta ekoloških i razvojnih problema, istaknuti su teškoće u očuvanju mediteranskog biodiverziteta a krivolov na moru, naročito najkvalitetnijih vrsta, dobija prijeteće razmjere (gubljenje dijela biološkog diverziteta akvatorija).

Zelene površine

- Vrednovati "zeleni potencijal" grada, izraditi program zahvata u prostoru, odrediti poteze zelenila i veće zelene površine (parkovske, zaštitne i sl.).
- Obrubiti grad zelenim površinama kao dio oblikovanja kultivisanog mediteranskog pejzaža.
- Gradske zone (cjeline) diferencirati zelenim pojasom, rubove grada (posebno djelove uz more) sanirati i pejzažno urediti.
- Obezbijediti kontinuitet zelenih poteza duž saobraćajnica, a naročito duž frekventnih saobraćajnica i komunikacija koje povezuju različite djelove grada.
- Pješačke komunikacije osim u horizontalnom (duž obale) odrediti i u vertikalnom smislu (omogućiti lagani pristup iz stambenih zona do plaža).
- Osigurati kontinuitet zelenih poteza duž obale.
- Predvidjeti zajedničke slobodne površine u vidu parkovskih zona ili zona rekreacije. Koncept slobodnih i javnih prostora bitan je segment budućeg planskog rješenja i potrebno mu je posvetiti posebnu pažnju. Načelo pristupa obali i otvorenosti obalnog pojasa za sadržaje u zaleđu mora biti integrisano u planski koncept uz istovremeno afirmisanje atraktivnih punktova i unutar naselja u pozadini koji će obezbijediti rasterećenje uskog obalnog pojasa.

VI METODOLOGIJA

Prilikom izrade Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je pridržavati se postupka propisanog Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližeg načina organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17), a na šta upućuje član 218 stav 2 Zakona.

U skladu sa navedenim, Izmjene i dopune PUP-a se izrađuju kroz sljedeće faze:

- analizu postojećeg stanja organizacije, uređenja i korišćenja prostora;
- izradu nacрта planskog dokumenta;

- sprovođenje javne rasprave;
- izradu predloga planskog dokumenta.

Paralelno sa izradom Izmjena i dopuna PUP-a predviđena je i izrada strateške procjene uticaja plana na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16), čije elemente treba ugraditi u plan.

VII SADRŽAJ PLANSKOG DOKUMENTA

U pogledu propisanog sadržaja, kao i u pogledu nivoa detaljnosti i obima obrade Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je pridržavati se Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Službeni list CG", br. 24/10 i 33/14), a kako upućuje član 212 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Planska rješenja treba da budu vođena jasnom vizijom budućeg stanja u prostoru koje će uvažavati principe održivog razvoja i obezbijediti racionalnu organizaciju i uređenje prostora.

U skladu sa članom 22 Pravilnika, Izmjene i dopune PUP-a treba da sadrži više nivoa sagledavanja, i to za: ukupan prostor lokalne samouprave, prostor centra lokalne samouprave, kao i za prostor ostalih centara i naselja.

Za ukupan prostor lokalne samouprave, PUP sadrži:

- Polazne osnove;
- Ciljeve i scenarije prostornog razvoja;
- Osnovnu koncepciju namjene površina, uređivanja, izgradnje i korišćenja prostora i korišćenja i zaštite prirodnih resursa;
- Implementaciju Prostorno urbanističkog plana.

Za centar lokalne samouprave obavezno se radi generalno urbanističko rješenje, a po potrebi i za druge centre i naseljena mjesta. Generalno urbanističko rješenje zasnovano je na dugoročnoj strategiji i koncepciji uređenja prostora i izgradnje, a sadrži osnovu koncepcije i parametre izgradnje objekata prema vrsti i namjeni.

Takođe, u skladu sa članom 23 Pravilnika Izmjene i dopune PUP-a potrebno je da sadrže pravila uređenja i pravila građenja za ukupan prostor lokalne samouprave.

Izmjene i dopune PUP-a se izrađuju na kartama razmjere 1:25.000; 1:10.000; 1:5.000 i topografsko - katastarskim planovima razmjere 1:2.500.

Izmjene i dopune PUP-a po utvrđenim fazama i za definisane segmente, treba da bude urađen i prezentovan u analognom i digitalnom formatu. Digitalni oblik – za tekstualni dio u standardu Microsoft Word i PDF formatu, a grafički u standardu Auto Cad i GIS formatu.

Izmjene i dopune PUP-a se izrađuju na kartama, topografsko-katastarskim planovima i katastrima vodova u digitalnoj formi i georeferenciranim ortofoto podlogama, a prezentira na kartama i topografsko-katastarskim planovima u analognoj formi izrađenim na papirnoj podlozi i isti moraju biti identični po sadržaju.

Analogne i digitalne forme geodetsko-katastarskih planova moraju biti ovjerene od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

VIII OBAVEZE RUKOVODIOCA I STRUČNOG TIMA ZA IZRADU PLANA

Rukovodilac izrade Izmjena i dopune PUP-a, će nadležnom Ministarstvu, dostaviti na uvid, odnosno stručnu ocjenu u skladu sa Zakonom, sljedeće faze:

- Nacrt plana; i
- Predlog plana.

Rukovodilac izrade će na osnovu sintezne ocjene postojećeg stanja, prostorno planske i studijske dokumentacije, ocjene iskazanih zahtjeva i potreba zainteresovane javnosti i organa za tehničke uslove, ocjene prirodnih uslova za razvoj, a naročito u dijelu mogućnosti korišćenja prostora i pogodnost terena za gradnju i analize mogućnosti za usmjeravanje daljeg prostornog razvoja u planskom periodu, kao i zahtjeva za utvrđivanje područja od posebnog značaja i/ili područja sa posebnim režimom zaštite, izraditi Nacrt plana.

Rukovodilac izrade će, saglasno Zakonu, dostaviti Nacrt Plana Ministarstvu kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura utvrđivanja Nacrta Plana.

Rukovodilac izrade je dužan da u Predlog Plana, a nakon sprovedenog postupka i stručne ocjene i javne rasprave, ugradi sve prijedloge i mišljenja nadležnih organa. Predlog Plana će rukovodilac izrade dostaviti Ministarstvu, kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura donošenja ovog planskog dokumenta.

Po usvajanju plana, rukovodilac izrade će Ministarstvu predati konačnu verziju plana u adekvatnoj formi koja je definisana Pravilnikom o načinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta ("Službeni list CG", br. 76/17 i 73/18).

1680.

Na osnovu člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. septembra 2021. godine, donijela je

ODLUKU

O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE TIVAT I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA

1. Ovom odlukom određuje se rukovodilac izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Tivat (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP-a) i visina naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana.

2. Za rukovodioca izrade Izmjena i dopuna PUP-a određuje se Aleksandra Tošić Jokić, dipl.ing.arh.

3. Rukovodiocu i stručnom timu iz tačke 1 ove odluke utvrđuje se naknada u ukupnom iznosu od 75.000,00 eura.

4. Iznos pojedinačnih naknada za rukovodioca izrade i članove stručnog tima, iz tačke 3 ove odluke, određuje se ugovorom koji Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4363/2

Podgorica, 16. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1681.

Na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. septembra 2021. godine, donijela je

ODLUKU
O DONOŠENJU PROSTORNO - URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE GUSINJE

Član 1

Donosi se Prostorno- urbanistički plan opštine Gusinje (u daljem tekstu: Prostorno urbanistički plan).

Prostorno- urbanistički plan je sastavni dio ove odluke.

Član 2

Površina zahvata Prostorno - urbanističkog plana obuhvata cjelokupnu teritoriju Opštine Gusinje i iznosi 15 722,86ha.

Član 3

Prostorno- urbanistički plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 4

Prostorno- urbanistički plan se donosi za period do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Član 5

Prostorno- urbanistički plan sadrži: izvod iz Prostornog plana Crne Gore i Prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park Prokletije; Izvod iz Prostorno – urbanističkog plana Opštine Plav, ocjenu postojećeg stanja prostornog uređenja; osnovnu koncepciju namjene površina, uređivanja, izgradnje i korišćenja prostora; osnovne prostorne organizacije u pogledu položaja i povezivanja objekata infrastrukture sa naseljenim mjestima; razradu mreža naselja; namjenu površina sa odgovarajućim grafičkim prikazima; koncesiona područja; područja, zone, lokacije za lokalne objekte od opšteg interesa, projekciju organizacije i uređenja prostora s orijentacionim potrebama i mogućnostima korišćenja i namjenama površina; smjernice i osnove za rejonizaciju i grupisanje seoskih naselja; smjernice za razvoj i prostornu organizaciju i smjernice za izradu detaljnih urbanističkih planova; smjernice za izradu lokalnih studija lokacije; smjernice za izgradnju na područjima za koja se ne predviđa donošenje detaljnog urbanističkog plana, lokalne studije lokacije; mreže infrastrukturnih sistema sa uslovima priključenja (saobraćajnice, energetske, hidrotehničke i komunalni objekti); osnove mreže objekata javnih funkcija (objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu, socijalnu zaštitu i dr.); urbanističko-tehničke uslove ili smjernice za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata od posebnog interesa za lokalnu samoupravu; ekonomsko-demografsku analizu; smjernice za pejzažno oblikovanje prostora; smjernice za zaštitu životne sredine; režim zaštite kulturne baštine; plan predjela sa smjericama za pejzažno oblikovanje prostora; plan uređenja zelenih površina; plan seizmičke mikrojejonizacije; mjere zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća; režim zaštite kulturne i prirodne baštine; mjere zaštite od značaja za odbranu zemlje na području naselja; osnovu koncepcije i parametre stambene izgradnje; mjere za povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije; ekonomsko-tržišnu projekciju; uslove, način, faze i dinamiku realizacije plana.

Član 6

Implementacija Prostorno- urbanističkog plana vršiće se u skladu sa smjericama za realizaciju ovog planskog dokumenta.

Član 7

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plav („Službani list CG - Opštinski propisi”, broj 17/14) u dijelu koji se odnosi na Opštinu Gusinje.

Član 8

Prostorno-urbanistički plan će se objaviti samo u elektronskom izdanju „Službenog lista Crne Gore”.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04- 4521/2

Podgorica, 23. septembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1682.

Na osnovu člana 27 stav 1 Poslovnika Vlade Crne Gore („Službeni list CG”, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18), Vlade Crne Gore, na sjednici od 4. novembra 2021. godine, donijela je

**ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA PRAĆENJE IZRADE
PROSTORNOG PLANA CRNE GORE**

Član 1

U Odluci o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore („Službeni list CG”, broj 105/21), poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 7a

Predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i sekretaru Savjeta pripada naknada za rad.

Visina naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje se posebnom odlukom Vlade.”

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-6041

Podgorica, 4. novembar 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1683.

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji ("Službeni list RCG", br. 55/00, 12/02 i 28/06 i "Službeni list CG", br. 21/08, 30/17 i 75/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 4. novembra 2021. godine, donijela je

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA
EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI U KO MRKE I KO ROGAMI NA
TERITORIJI GLAVNOG GRADA PODGORICA I U KO MATEŠEVO NA
TERITORIJI OPŠTINE KOLAŠIN RADI IZGRADNJE AUTOPUTA BAR -
BOLJARE, DIONICA SMOKOVAC - MATEŠEVO**

Član 1

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u Glavnog grada Podgorica i Opštine Kolašin, i to:

Glavni grad Podgorica

KO Mrke

1) dio kat. parcele broj 415/1 (novi broj 415/13), šuma 6. klase u površini od 401m², upisana u listu nepokretnosti broj 288 kao svojina Nikolić Milorad Dijane,

2) dio kat. parcele broj 412/1 (novi broj 412/3), pašnjak 7. klase u površini od 915m², upisana u listu nepokretnosti broj 160 kao susvojina Vujošević Milo Žarka 1/3, Vujošević Rada 1/3 i Vujošević Srđana 1/3,

3) dio kat. parcele broj 414/2 (novi broj 414/7), šuma 6. klase u površini od 39m², upisana u listu nepokretnosti broj 139 kao susvojina Stanković Ćetko Desanke 1/3, Stanković Velimir Dragana 1/3, Stanković Janko Radmile 1/6 i Stanković Janko Zorana 1/6,

4) dio kat. parcele broj 65/1 (novi broj 65/4), šuma 6. klase u površini od 45m² i dio kat. parcele broj 65/2 (novi broj 65/5), šuma 6. klase u površini od 410m², upisane u listu nepokretnosti broj 142 kao svojina Todorović Anice - Anke,

5) dio kat. parcele broj 66/1 (novi broj 66/4), šuma 6. klase u površini od 236m², upisane u listu nepokretnosti broj 76 kao svojina Novaković Milovan Mila,

6) dio kat. parcele broj 64/1 (novi broj 64/18), šuma 6. klase u površini od 3203m², dio kat. parcele broj 64/1 (novi broj 64/19), šuma 6. klase u površini od 4208m² i dio kat. parcele broj 64/1 (novi broj 64/15), šuma 6. klase u površini od 2503m², upisane u listu nepokretnosti broj 62 kao svojina Novaković Milenko Igora,

7) dio kat. parcele broj 53/1 (novi broj 53/7), šuma 6. klase u površini od 52m², dio kat. parcele broj 53/1 (novi broj 53/9), šuma 6. klase u površini od 409m² i dio kat. parcele broj 53/1 (novi broj 53/10), šuma 6. klase u površini od 87m², upisane u listu nepokretnosti broj 102 kao susvojina Novaković Miladina 1/2, Novaković Mladena 1/4 i Novaković Vladana 1/4,

8) dio kat. parcele broj 55/1 (novi broj 55/8), šuma 6. klase u površini od 509m², upisana u listu nepokretnosti broj 251 kao svojina Novaković Milorad Danka,

9) dio kat. parcele broj 54/1 (novi broj 54/6), šuma 6. klase u površini od 513m², upisana u listu nepokretnosti broj 66 kao susvojina Novaković Dragice ud.Slobodana 5/18, Novaković Vukadina Dražena 1/9, Novaković Vukadina Svetlane 1/9, Novaković Živka Verke 5/18, Novaković Slobodana Veselina 1/9 i Novaković Slobodan Zdravka 1/9,

10) dio kat. parcele broj 57/1 (novi broj 57/7), šuma 6. klase u površini od 1047m² i dio kat. parcele broj 57/1 (novi broj 57/8), šuma 6. klase u površini od 7m², upisane u listu nepokretnosti broj 94 kao susvojina Novaković Dragice ud. Slobodana 5/54, Novaković Verke 5/54, Novaković Vukadina Dražena 2/54, Novaković Rade Dušana 1/12, Novaković Rade Miroslava 1/12, Novaković Slavke 1/12, Novaković Vukadina Svetlane 2/54,

Novaković Vere 1/12, Novaković Slobodana Veselina 2/54, Novaković Nika Vojislava 1/3 i Novaković Slobodan Zdravka 2/54.

KO Rogami

1) dio kat. parcele broj 494/1 (novi broj 494/9), neplodno zemljište u površini od 812m², upisana u listu nepokretnosti broj 210 kao svojina Rajković Rada Ilije,

2) dio kat. parcele broj 522/1 (novi broj 522/10), neplodno zemljište u površini od 1474m² i dio kat. parcele broj 522/1 (novi broj 522/11), neplodno zemljište u površini od 1329m², upisane u listu nepokretnosti broj 297 kao susvojina Vukanović Šćepan Milana 1/3, Novosel Šćepan Milodarke 5/12, Novosel Matija Predraga 1/12, Novosel Matije Vladimira 1/12 I Novosel Zdravka 1/12.

Opština Kolašin

KO Mateševo

1) dio kat. parcele broj 562/1 (novi broj 562/3), livada 5. klase u površini od 177m², upisana u listu nepokretnosti broj 111 kao svojina Tomović Ljubiša Stefana,

2) dio kat. parcele broj 646 (novi broj 646/2), njiva 3. klase u površini od 91m² i dio kat. parcele broj 564/2 (novi broj 564/5), šuma 6. klase u površini od 237m², upisane u listu nepokretnosti broj 113 kao svojina Camović Milan Radomira,

3) dio kat. parcele broj 769/1 (novi broj 769/8), šuma 4 klase u površini od 80m², dio kat. parcele broj 769/1 (novi broj 769/8), šuma 4. klase u površini od 49m², dio kat. parcele broj 772/1 (novi broj 772/3), pašnjak 4. klase u površini od 405m², dio kat. parcele broj 771/3 (novi broj 771/7), pašnjak 4. klase u površini od 34m², dio kat. parcele broj 771/2 (novi broj 771/8), pašnjak 4. klase u površini od 291m² i dio kat. parcele broj 773/1 (novi broj 773/7), neplodno zemljište u površini od 478m², upisane u listu nepokretnosti broj 107 kao svojina Begović Mićo Ljiljana,

4) dio kat. parcele broj 562/1, livada 5 klase u površini od 430m², upisana u listu nepokretnosti broj 111 kao svojina Tomović Ljubiša Stefana.

Član 2

Svrha eksproprijacije je eksproprijacija nepokretnosti u KO Mrke i KO Rogami na teritoriji Glavnog grada Podgorica i u KO Mateševo na teritoriji Opštine Kolašin je izgradnja autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo.

Član 3

Korisnik eksproprijacije je Država Crna Gora – Ministarstvo kapitalnih investicija.

Član 4

Postupak eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke, sprovede Uprava za katastar i državnu imovinu.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:04-5222

Podgorica , 4. novembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1684.

Na osnovu člana 55a stav 1 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori, Vlada Crne Gore je 30. novembra 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

ODLUKU

O PREDUZIMANJU PRIVREMENIH MJERA USLJED POJAVE EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 OD VEĆEG EPIDEMIOLOŠKOG ZNAČAJA

Član 1

Ovom odlukom propisuje se privremeno ograničavanje ulaska u Crnu Goru licima koja dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, kao i zabrana, odnosno ograničavanje rada privrednih društava i preduzetnika i obavljanje drugih djelatnosti, usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja.

Član 2

Crnogorski državljani i stranci mogu da uđu u Crnu Goru preko svih graničnih prelaza, uz jedan od dokaza iz nacionalne digitalne COVID potvrde, i to:

1) potvrde da su vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa prije ulaska u Crnu Goru, izdate od ovlašćene zdravstvene ustanove, i da od primanja posljednje doze vakcine nije prošlo duže od šest mjeseci;

2) negativnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 72 časa;

3) pozitivnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i koji je stariji od deset dana, a nije stariji od šest mjeseci od dana izdavanja rezultata ovog testa; ili

4) negativnog rezultata brzog antigenskog testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 48 časova.

Lica iz stava 1 ovog člana mogu da uđu u luke Crne Gore plovnim objektima, uz dokaze iz stava 1 ovog člana ili uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije bio stariji od 72 časa prilikom ukrcavanja na plovni objekat.

Crnogorski državljani i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori koji ne posjeduju dokaze iz stava 1, odnosno stava 2 ovog člana, mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od deset dana.

Samoizolacija iz stava 3 ovog člana podrazumijeva boravak lica u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.

Licu iz stava 3 ovog člana karantin, odnosno samoizolacija može da se prekine nakon isteka šest dana trajanja karantina, odnosno samoizolacije, uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije.

Obaveza posjedovanja dokaza iz stava 1, odnosno stava 2 ovog člana ne odnosi se na lica mlađa od 18 godina.

Obaveza posjedovanja dokaza iz stava 1 tačka 1 ovog člana ne odnosi se na lica koja posjeduju dokaz o nemogućnosti vakcinacije iz medicinskih razloga izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove.

Promet roba za potrebe Crne Gore, kao i tranzit putnika i robe obavlja se nesmetano.

Član 3

Izuzetno od člana 2 st. 1 i 2 ove odluke, crnogorski državljani i stranci koji obavljaju poslove od javnog interesa, a koji su nezamjenljiv uslov života i rada građana, odnosno od posebnog ekonomskog interesa za državu, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori bez dokaza iz člana 2 stav 1, odnosno stav 2 ove odluke, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut) i to:

- 1) zdravstveni radnici i lica sa istraživačkim zvanjem, odnosno sa naučnim zvanjem;
- 2) lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;
- 3) diplomate, osoblje međunarodnih organizacija, vojna lica i lica koja pružaju humanitarnu pomoć;
- 4) određene kategorije putnika u tranzitu;
- 5) lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga,
- 6) strani pomorci u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor - Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), kao i stranci koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet roba, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora.

Član 4

Radi sprječavanja prenošenja i širenja zarazne bolesti COVID-19, kao i radi sprječavanja negativnih posljedica za privredu, ekonomiju i ostvarivanje javnog interesa preduzimaju se privremene mjere:

1) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, uključujući i zelene pijace da ograniče broj potrošača/posjetilaca koji se mogu istovremeno nalaziti u objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine objekta može da se nalazi jedan potrošač/posjetilac, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra;

2) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), da:

- rad organizuju u periodu od 7 časova do ponoći, osim za goste koji su smješteni u hotelu,
- ograniče broj gostiju koji se mogu istovremeno nalaziti unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta na način da se na četiri kvadratna metra površine objekta može nalaziti jedan gost,
- dozvole ulazak u zatvoreni prostor ugostiteljskog objekta zaposlenima i gostima koji posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke, bez ograničenja broja gostiju koji mogu da sjede za istim stolom,
- obezbijede da unutar objekta stolovi budu odvojeni prozirnim pleksiglas pločama/panelima ili drugim neporoznim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm,
- obezbijede da razmak između stolova na terasi/bašti ugostiteljskog objekta bude najmanje dva metra i da za stolom sjede najviše četiri gosta, ako ne posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,
- onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namijenjenih za stajanje,
- ne dozvole izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta, osim u periodu od 20 časova do ponoći ako svi zaposleni, pjevači, muzičari i gosti posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,
- ne dozvole održavanje svadbi, rođendana i drugih privatnih proslava,
- ne dozvole gostima igranje i plesanje,
- odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje mjera iz al. 2 do 9 ove tačke;

3) zabrana rada diskoteka, disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

4) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju turističku i ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja, odnosno smještaja i pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka da obezbijede prostor za samoizolaciju gostiju i to najmanje 10% kapaciteta smještajnih jedinica, odnosno najmanje jednu sobu, ako su smještajni kapaciteti manji od pet jedinica;

5) obaveza ustanova kulture (pozorišta, bioskopi, muzičke dvorane, muzeji, galerije i sl.) da ne dozvole ulazak posjetiocima koji ne posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke i odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje ove mjere;

6) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitness centrima i teretanama, da:

- ne dozvole ulazak u objekat korisnicima usluga koji ne posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,

- ograniče broj korisnika usluga tako da se na slobodnom prostoru namijenjenom za vježbanje (prostor na kome se ne nalaze sprave i mašine za treniranje) obezbijedi poštovanje međusobne fizičke udaljenosti, u skladu sa preporukama Instituta,

- istaknu na vidnom mjestu na ulazu/izlazu iz objekta obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu i broju korisnika usluga koji mogu istovremeno boraviti u objektu,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta,

- obezbijede da zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga/vježbanja,

- obezbijede da korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali;

7) obaveza prevoznika da javni prevoz (autobuski i kombi prevoz) putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom i gradskom) i željezničkom saobraćaju i poslodavaca koji obavljaju prevoz zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju obavljaju bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu;

8) obaveza prevoznika da prevoz putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju obavljaju bez mogućnosti stajanja putnika u plovnom objektu;

9) obaveza dječjih igraonica, da:

- rad organizuju u periodu od 7 do 22 časa,

- ograniče broj posjetilaca koji se mogu istovremeno nalaziti u objektu, na način da se na osam kvadratnih metara površine objekta može nalaziti jedan posjetilac,

- dozvole ulazak u objekat zaposlenima i posjetiocima koji posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,

- istaknu na vidnom mjestu na ulazu/izlazu iz objekta obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu i broju lica koja mogu istovremeno boraviti u objektu,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta,

- odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje propisanih mjera iz al. 2 do 5 ove tačke;

10) obaveza sportskih organizacija, vlasnika i korisnika sportskih objekata da treninge, sportska takmičenja i turnire sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i sl.) organizuju uz prisustvo ograničenog broja lica, u skladu sa preporukama Instituta;

11) obaveza sportskih organizacija, vlasnika i korisnika sportskih objekata tokom održavanja sportskih takmičenja i turnira sportista, da:

- ne dozvole ulazak u otvoreni sportski objekat zaposlenima i navijačima koji ne posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,

- ne dozvole ulazak u zatvoreni sportski objekat zaposlenima i navijačima koji ne posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke i prisustvo više od 100 navijača,

- odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje mjera iz al. 1 i 2 ove tačke;

12) zabrana organizovanja javnih priredbi, političkih i drugih manifestacija na otvorenim javnim mjestima, osim uz prisustvo do 50 lica, uz poštovanje propisanih mjera;

13) zabrana organizovanja zabavnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti za djecu i odrasle na otvorenim javnim mjestima (luna park, ringišpil, grupni treninzi i sl.), osim uz prisustvo do 50 lica, uz poštovanje propisanih mjera;

14) zabrana organizovanja žurki i muzičkih festivala u zatvorenom i na otvorenom prostoru u kome se ne može vršiti ili je otežano vršenje kontrole dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke;

15) zabrana organizovanja dočeka i proslave Nove 2022. godine na otvorenim javnim mjestima.

Obaveza iz stava 1 tačka 2 alineja 3 i tačka 9 alineja 3 ovog člana ne odnosi se na lica mlađa od 18 godina.

Član 5

Izuzetno od člana 2 stav 1 tačka 1 ove odluke, do 3. decembra 2021. godine crnogorski državljani i stranci mogu da uđu u Crnu Goru i uz posjedovanje dokaza da su potpuno vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa prije ulaska u Crnu Goru, koji je izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove.

Član 6

Mjere iz čl. 2 do 4 ove odluke primjenjivaće se do 22. decembra 2021. godine.

Član 7

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list CG", br. 96/21, 97/21, 102/21, 107/21, 112/21, 118/21 i 120/21).

Član 8

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 6357

Podgorica, 30. novembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1685.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 i člana 55a stav 2 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**NAREDBU
O IZMJENAMA NAREDBE ZA PREDUZIMANJE
PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU,
SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA**

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 80/21, 84/21, 90/21, 91/21, 96/21, 102/21, 107/21, 112/21, 118/21 i 120/21) u članu 1 stav 1 tačka 10 briše se.

Tačka 18 mijenja se i glasi:

„18) obaveza vjerskih zajednica da vjerske obrede obavljaju na način, da:

- onemoguće ulazak vjernicima u vjerski objekat bez jednog od dokaza iz nacionalne digitalne COVID potvrde, i to:

a) da su potpuno vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa, koji je izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove,

b) negativnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od ovlašćene laboratorije i nije stariji od 72 časa,

c) pozitivnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od ovlašćene laboratorije i koji je stariji od 10 dana, a nije stariji od šest mjeseci od dana izdavanja rezultata ovog testa, ili

d) negativnog rezultata brzog antigenskog testa na novi koronavirus (SARS-COV-2), koji je izdat od ovlašćene laboratorije i nije stariji od 48 časova,

- tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti u vjerskom objektu, tako da se na četiri kvadratna metra površine može nalaziti jedno lice, uz poštovanje propisanih mjera,

- na ulazu/izlazu iz vjerskog objekta obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku,

- tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti na otvorenom prostoru, tako da se na četiri kvadratna metra površine može nalaziti jedno lice, uz poštovanje propisanih mjera i zadržavanje najviše do 30 minuta na tom prostoru,

- onemoguće dodirivanje ili drugi fizički kontakt sa predmetima za zajedničku upotrebu,

- svoje aktivnosti i vjerske obrede obavljaju bez prisustva vjernika u vjerskim objektima kad god je to moguće,

- odrede najmanje jedno lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera;”.

Član 2

U članu 2 riječi: “do 30. novembra 2021. godine” zamjenjuju se riječima: “do 22. decembra 2021. godine”.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 8-501/20-129/3190

Podgorica, 30. novembra 2021. godine

Ministarka,
dr Jelena Borovinić Bojović, s.r.

1686.

Na osnovu člana 56 stav 3 Zakona o odbrani („Službeni list RCG“, broj 47/07 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 14/12, 2/17 i 46/19), Ministarstvo odbrane donijelo je

P R A V I L N I K O BLIŽEM NAČINU VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA I UNUTRAŠNJE KONTROLE U OBLASTI ODBRANE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži način vršenja inspeksijskog nadzora radi utvrđivanja zakonitosti postupanja u primjeni propisa u oblasti odbrane (u daljem tekstu: inspeksijski nadzor) i unutrašnje kontrole nad preduzetim mjerama po osnovu svih oblika neetičkog i nezakonitog ponašanja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Inspeksijski nadzor vrši se ostvarivanjem neposrednog uvida u opšte i pojedinačne akte i radnje nosilaca priprema za odbranu, radi utvrđivanja: činjeničnog stanja, zakonitosti postupanja u primjeni propisa i drugih akata u oblasti odbrane i usklađenosti dokumentacije sa zakonskim i podzakonskim propisima i drugim aktima.

Član 4

Inspeksijski nadzor može biti redovan, vanredan i povratan.
Inspeksijski nadzor može biti najavljen i nenajavljen, a po obimu potpun i djelimičan.

Član 5

Redovni inspeksijski nadzor vrši se prema Planu inspeksijskog nadzora.

Vršenje redovnog inspeksijskog nadzora može biti odloženo na pisani zahtjev rukovodioca nosioca priprema za odbranu.

O zahtjevu iz stava 2 ovog člana odlučuje glavni inspektor, uz saglasnost ministra odbrane (u daljem tekstu: ministar), o čemu pisanim aktom obavještava rukovodioca nosioca priprema za odbranu.

Vanredni inspeksijski nadzor vrši se po odobrenju ministra kad je potrebno da se stanje kod određenog nosioca priprema za odbranu sagleda u određenom trenutku.

Povratni inspeksijski nadzor vrši se kod nosioca priprema za odbranu, kod kojeg je u redovnom ili vanrednom inspeksijskom nadzoru utvrđena nepravilnost, nakon isteka roka određenog za otklanjanje te nepravilnosti.

Član 6

Plan inspeksijskog nadzora, na predlog glavnog inspektora, odobrava ministar, najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Plan inspeksijskog nadzora sadrži: naziv nosioca priprema za odbranu, vrstu, predmet i vrijeme vršenja inspeksijskog nadzora.

Izvod iz Plana inspeksijskog nadzora dostavlja se nosiocu priprema za odbranu, najkasnije u roku od 15 dana od dana njegovog donošenja, osim za nenajavljeni inspeksijski nadzor.

Član 7

Inspekcijski nadzor vrši tim inspektora ili inspektor.

Ako inspekcijski nadzor vrši tim inspektora, glavni inspektor određuje vođu tima, koji je odgovoran za pripremu, realizaciju i usklađivanje rada tima inspektora.

Na predlog glavnog inspektora, a po ovlaštenju ministra, stručnu pomoć u vršenju inspekcijskog nadzora može pružiti profesionalno vojno lice ili zaposleni u Ministarstvu odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo) ili drugom organu državne uprave.

Član 8

Za vršenje inspekcijskog nadzora sprovodi se priprema tima inspektora, odnosno inspektora.

Priprema iz stava 1 ovog člana obuhvata upoznavanje tima inspektora, odnosno inspektora sa organizacijom, načinom rada nosioca priprema za odbranu, predmetom inspekcijskog nadzora, kao i analizu stanja utvrđenog u prethodnom inspekcijskom nadzoru tog nosioca priprema za odbranu.

Član 9

Sagledavanjem pravilnosti primjene propisa i drugih akata koje nosioci priprema za odbranu primjenjuju u radu, utvrđuje se da li nosioci priprema za odbranu raspoložu potrebnim propisima i drugim aktima koji su osnov za nesmetano odvijanje njihove djelatnosti.

Sagledavanjem dokumentacije koja je nastala kod nosilaca priprema za odbranu, utvrđuje se usklađenost izrađenih dokumenata sa propisima i drugim aktima iz stava 1 ovog člana.

Sagledavanjem primjene propisa tokom sprovođenja provjere borbene spremnosti Vojske Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska), utvrđuje se sveobuhvatnost primjene propisa i zakonitost postupanja prilikom ocjenjivanja borbene spremnosti i osposobljenosti u skladu sa dodijeljenim misijama i zadacima i stepenom realizacije planirane aktivnosti.

Član 10

Ako nosioci priprema za odbranu ne obezbijede uslove neophodne za nesmetan rad i utvrđivanje činjeničnog stanja, tim inspektora, odnosno inspektor može, uz prethodno odobrenje glavnog inspektora, prekinuti vršenje inspekcijskog nadzora, o čemu sačinjava poseban zapisnik u kojem se detaljno opisuje razlog prekida vršenja inspekcijskog nadzora.

Član 11

O vršenju inspekcijskog nadzora sačinjava se zapisnik, u roku od tri dana od dana vršenja tog nadzora.

Zapisnik iz stava 1 ovog člana dostavlja se subjektu nadzora na realizaciju i ministru na uvid, u roku od tri dana od dana sačinjavanja.

Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru sačinjava se na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac 1).

Član 12

Unutrašnja kontrola nad preduzetim mjerama po osnovu svih oblika neetičkog i nezakonitog ponašanja zaposlenih u Ministarstvu i Vojski vrši se neposrednim uvidom u pojedinačne akte i radnje organizacionih jedinica Ministarstva, odnosno Vojske, radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa postupanjem po izrečenim disciplinskim mjerama

zaposlenima u Ministarstvu, odnosno izrečenim disciplinskim mjerama ili kaznama licima u službi u Vojsci.

Unutrašnju kontrolu iz stava 1 ovog člana vrši inspektor, u roku od 30 dana od prijema obavještenja o izrečenim disciplinskim mjerama, odnosno kaznama.

Član 13

O vršenju unutrašnje kontrole iz člana 12 ovog pravilnika sačinjava se zapisnik, u roku od tri dana od dana vršenja te kontrole.

Zapisnik iz stava 1 ovog člana dostavlja se subjektu kontrole na realizaciju i ministru na uvid, u roku od tri dana od dana sačinjavanja.

Zapisnik iz stava 1 ovog člana sačinjava se na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac 2).

Član 14

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o bližem načinu vršenja inspeksijskog nadzora u oblasti odbrane („Službeni list CG”, broj 81/17) i Pravilnik o bližem načinu vršenja unutrašnje kontrole u oblasti odbrane („Službeni list CG”, broj 13/18).

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 12-040/21-8330/3

Podgorica, 26. novembra 2021. godine

Ministarka,
prof. dr **Olivera Injac**, s.r.



**Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE**

Broj: _____

(mjesto i datum)

**Z A P I S N I K
o izvršenom inspekcijskom nadzoru**

Predmet inspekcijskog nadzora: _____

Inspekcijski nadzor vrši: _____

Odgovorno lice subjekta nadzora koje prisustvuje inspekcijskom nadzoru: _____

Utvrđeno stanje: _____

Naložene mjere/preporuke: _____

Primjedbe subjekta nadzora: _____

Odgovorno lice subjekta nadzora:

Inspektor/i:

Ime, prezime i funkcija/dužnost



**Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE**

Broj: _____

(mjesto i datum)

**Z A P I S N I K
o izvršenoj unutrašnjoj kontroli u oblasti odbrane**

Predmet unutrašnje kontrole: _____

Unutrašnju kontrolu vrši: _____

Odgovorno lice koje prisustvuje unutrašnjoj kontroli: _____

Utvrđeno stanje: _____

Naložene mjere: _____

Primjedbe subjekta kontrole: _____

Odgovorno lice subjekta kontrole

Inspektor

Ime, prezime i zvanje/dužnost
